

"Istarska Riječ"

Izlaži svakog četvrtika uveče.
Svakog drugog četvrtika domaći
ili strani putnici. "Istarska Riječ".
Preplaća se uz tuzemstvo iznosa
15—lira na godinu, a za
tuzemstvo 25—lira. Ured-
nictvo i uprava lista: Trst
(Trešte) Via S. Francesco
d'Assisi 20/1, Telefon: 11-57.

ISTARSKA RIJEČ

Tidnik za pouku, gospodarstvo i politiku Istarskog Baroda.

„Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvarit.“ — Narodna poslovica.

Oglas stoji 4 lira
za svaki cenzularni vlasnik
i Krim jednoga stupca. Za vlasništvo
popust prema pogodbi. Plaća
se i u tužbi u Trstu. Dopis
se kažu u rednici, a novac
upravni. Nefranckirana se pisma
ne primaju, a rukopisi se ne
vrakaju ni u kojem slučaju.

Danas meni - sutra tebi!

A sada da malo vidimo, kakova su ta
gospodari Madžari!

Prije rata, dok su bili s Austrijom, imali
su u svojoj zemlji gotovo svu vlast. Imali su
svjeće posebno ministarstvo u Budimpešti,
svu domobransku vojsku, željeznicu —
imali su sve. A austrijancima imali su
„skupnju“ vojsku i vanjsku politiku. Imali
su još i „skupnog“ ministra, koji je imao
da pribavlja novac za tu vanjsku politiku i
za vojsku. Inače oni su u svojoj zemlji bili
potpuni gospodari, kao i bieki Nijemci u
Češkoj, Sloveniji, Istri i Dalmaciji.

A kakovi su bili gospodari ti Madžari?
Dobili — za sebe. U one vrijeme imala je
Ugarska preko dvadeset milijuna stanovnika.
Pravili su Madžara bilo je od prilike
osam milijuna. Sve drugo bili su Hrvati,
Srbi, Rumunji, Slovaci, Nijemci, Rusini
itd. I tako se dogodilo, da je jedna trećina
vladala dvjema trećinama; jedna manjina
na velikom većinom.

Ostavimo Hrvate u Hrvatskoj, koji su
barem u nekim stvarima imali nekakvu
svoju upravu pa pitajmo: — A jesu li pak
oni milijuni Rumunja, Slovaka i drugih
narodnosti, uživali kakova prava?

Prava nisu ti narodi imali ama baš ni
nakakvih. Škole su bile sve madžarske, uređene
isto tako, tako da čovjek, koji nije umio do-
bro madžarski, nije mogao da stupi ni u
kakvu državnu službu. Srbi, Rumunji, Slo-
vaci i drugi nepristupili su vaspili, da im se
dade škole na njihovu materinsku jeziku,
ali sa taj njihov vapaj bio je uzaludan.
Madžari su vikali na svu usta i u parla-
mentu i u svojim novinama i na skupštini-
namu: — Vi Srbi, Rumunji, Slovaci i tako
dalje — morate postati pravi Madžari.
Vaša djeca ne smiju da govore drugim je-
zikom, već samo madžarskim, a ako samo
pisnete, mi imamo toliko moći, da ćemo
vas sve smržiti.

Tako je govorio Tisza, a tako su govorili
i svi drugi čistokrvni Madžari.

Što će sada Srbi, Rumunji, Slovaci Ni-
jemci i drugi? Pa i Hrvati na Rijeci i u Su-
botici? Odlučili su da sakupi toliko no-
vaca, da može svaka narodnost otvoriti po
nekoliko privatnih škola, u kojima će im se
djeca kao ona negda istarski malisi u dru-
žinim školama, učiti u svome materinjem
jeziku.

Madžari su odmah vidjeli za tim se ide,
pa odrezali: — Ne damo ni to!

I dađen njihov ministar dao se smješta na
posao. Izdao naredbu, da se privatne škole
ne smiju otvarati, ako se prije ne ispunje
neki uvjet. A ti uvjeti bili su tako teški, da
je gotovo bilo nemoguce otvarati privatne
škole.

U Madžarskoj su onoga ministra silno
slavili, što mu je uspjelo već u zamjetu
ugušiti pokusaj onih narodnosti, da još ko-
liko požire svojim životom.

Onda je došla kazna Božja. Madžarska
se raspala. Slovaci su se držali s svojom
českim braćom, Rumunji sa svojom ru-
munjskom, a Srbi i Hrvati stvorili su za-
jedno svoju državu: Jugoslaviju. Od neg-
dašnjeg Madžarske ostala je jedna malena,
a da je pravde, moralna bi još da bude
mala.

Razumije se, da je nakon toga nekoliko
Madžara palo pod vlast susjednih država.
Većinom su to madžarski Židovi, koji su se
— dok su Madžari bili gospodari — nepe-
stano useljavali u čiste slavenske ili ru-
munjske krajeve, da ih mizu i strigu. Ti
Madžari uživaju danas sva državljanska
prava, imaju svoje škole, svoje novine,
svjeće država, jednom riječi: živu slobodno
i nesmetano kao što nisu nikada živiljeli ne-
madžarski narodi u Ugarskoj, dok je još
ta država bila na nogama.

Prije doživljujemo? Gospoda Madžari
iz Pešte nepristupili su jedino, da njihovi
ljudi u susjednim državama nemaju nikak-
vih prava, da nemaju visokih škola i tko
bi znao, na što se oni sve ne tuže.

Kako je poznato, ovih je dana u Češevi
na skupku društva Naroda. I tamo su Mad-
žari poslali jednoga svoga grofa, koji se
zove Appony. Taj grof Appony počeo da
reči tudi, kako se Madžari, koji su pod tudi-
nom, proganjaju, kako im se krake sve pra-
vice i sve tako. A znate li vi, tko je taj
grof Appony? Pa to vam je onaj isti mini-
star, koji je prije rata bio izdau onu na-
redbu, da se sprječi otvaranje privatnih
škola za Srbe, Rumunje i Slovake.

Gospodin grof ih je čuo svakojakih. Dru-
žim su mu riječima rekli, da bi bolje učinio,

Petar Petrović Njegoš

Prigodom prenosa njegovih kostiju na gordu Lovćen

Sadašnje je narodno slavlje u Crnoj Gori jedan najvažniji datum u historiji ju-
goslovenskoga naroda poslije Ujedinjenja. On je vezano uz prenos kostiju Vladike
Rade, najvećeg jugoslovenskog pjesnika, na najveće narodno brdo Lovćen, u pris-
ustvu jugoslovenskog kralja. Jedan histo-
rični čin ne se da zamisliti, jedan lijepi
zavjet nije moguće ostvariti, jedna slična
slavu nije lako obujmiti, jer je ona faktič-
no sinteza svega unoga najljepšega, što
Jugoslaveni posjeđuju u pjesmi i nacio-
nalnom životu.

Golo je načinjeno planine što se
vidi nad mrtkim crnogorskim oblacima, što
postoje dosta ideja dobije dostojarstvo visoke re-
ligiozne meditacije.

«Bože dragi koji sve upravljaš
povedri mi više Crne Gore.»

Pavle Popović u svojoj studiji o „Gor-
skom Vjenčacu“ (Beograd, 1923) kaže, da je
to jedna od najuzvrsinjih himna.

Njegoš koraca s planine na planinu, sa
zvezde na zvezdu. On nas penje na visinu,

odakle se vide sve lepote ovog svela. I mi
na ovom vrljetnom putu idući da Njegošem
postajemo religiozni. I to nam je nagrada
za trud.» (Velimirović: Religija Njego-
ševa). Njegoš je svim svojim bijelim ljubi-
činom Goru, malu zemlju, ali veliku u idea-
lima za Boga i njegovoj pravdu. Crna Gora
je stajala na strani Boga i Bog, koji prima-
darove i najsrodmije, daje nagradu. Hi-
storija Crne Gore je nepresusni izvor poe-
zije. Gđe ima idealu, tu mora biti heroizma,
a gdje je heroizma, tu je i poezija. „Gorski
Vjenčac“ je glorificacija slobode, pravde,
vitezstva i junaka, dio Gundulićevog
„Osmana“ i Marulićeve „Djute“.

U srpsko-hrvatskoj književnosti „Gorski
Vjenčac“ naznačuje — kako govorí Herr-
mann Wendel u svojoj najnovijoj knjizi o
borbama Jugoslovena za slobodu i jedini-
stvo — prvo-nacionalno djelo, koje spaja i
ujedinjuje Srbе i Hrvate. Prema tome dobro
kaže Skerlić u „Historiji srpske književ-
nosti“, da je Njegoš „glavni pokretač jugo-
slovenskog nacionalizma“. On prvi propo-
vјeda srodnost krv kroz glavni oslon teo-
rie, da su Srbи i Hrvati braća. Banu Jela-
čiću piše, da žali što njegova braća stenju-
u tudjim lancima. Njegoš je počeo pisati „Gorski Vjenčac“ u jeziku „slavljanskom“
putom rusizama, ali providencijalna posje-
ta Vukovu g. 1853. proučka, da ga piše na-
rođeno, južnim narječjem, „da se možemo
prije ujediniti sa našom braćom katoličke
vjere“. I tako idealni raje i njezin jezik po-
staju glavni elementi „Gorskog Vjenčaca“, a
prostir načinjeno planine što se nađe na
prije narod postaje nosilac cijelog jugo-
slovenskog dužavnog života, jugoslovenskih
najvećih vrednosti idejnih i moralnih. „Gor-
ski Vjenčac“ je pun najljepših narodnih
akcenata, jer je Njegoš ljubio jugosloven-
sku najveću nesreću, Kosovo, izvor svih
jugoslovenskih pjesama, pobjeda i slavlje
kao što je ovo sadašnje, jer je ljubio na-
rodne običaje i

„Krsf o' slavni nepobjeden igda
Vrh Lovćena što se k nebū visi.«

Sa Lovćena se danas gleda skoro slika
cijelog jugoslovenskog naroda i skoro svih
jugoslovenskih zemalja. Njegoš je sve po-
stupio, spomenuo i ljubo „sva čudesa pri-
rodom stvorena“, a zahtvali narod kljice:

„Slava Vladici Radi!“

Lovćen je sveto crnogorsko brdo. Na
njemu je po tradiciji bila skupština pod
predsjedanjem vladike Danila koncem
XVII. ili početkom XVIII. stoljeća, kad je
crnogorska raja odlučila da čisti zemlju
i prošto nar postaje nosilac cijelog jugo-
slovenskog dužavnog života, jugoslovenskih
najvećih vrednosti idejnih i moralnih. „Gor-
ski Vjenčac“ je pun najljepših narodnih
akcenata, jer je Njegoš ljubio jugosloven-
sku najveću nesreću, Kosovo, izvor svih
jugoslovenskih pjesama, pobjeda i slavlje
kao što je ovo sadašnje, jer je ljubio na-
rodne običaje i

„Krsf o' slavni nepobjeden igda
Vrh Lovćena što se k nebū visi.«

Sa Lovćena se danas gleda skoro slika
cijelog jugoslovenskog naroda i skoro svih
jugoslovenskih zemalja. Njegoš je sve po-
stupio, spomenuo i ljubo „sva čudesa pri-
rodom stvorena“, a zahtvali narod kljice:

„Slava Vladici Radi!“

I žena na selu mora da bude
prosvjetljena znanjem!

Stara je riječ, da žena drži tri ugla kuće
a muž samo četvrti. Pa kada žena u kući
porodici toliko vrijedi, onda treba mnogo
zna. Osobljito u kućanstvu treba da je
vjesta, ali i u sve druge gospodarske po-
sluge — treba da se razumije, a i brig za
zdravlje u obitelji njenog je velika zadaca.

Zato su u naprednim državama po selima
uredjene posebne škole za seljakinje, gdje
one uče sve što se tiče kućanstva, kuhanja,
zdravog života u kući, mlijekarstva, para-
darstva, pčelarstva i tako redom. Tako je
to osobito u Americi, u Njemačkoj, Dan-
skoj, Belgiji i u drugim državama. Takve
žene onda postaju izvrsne domaćice i kuć-
anice, pa onda i njihova kuća i obitelj
krasno napreduje, da je prava milina. Za
žene se izdaju i posebne knjige i posebni

kalendari, u kojima žena može da nadje
sve upute za kućanstvo, gospodarstvo i ži-
vat u obitelji. Pa ako muž ima svoj kaledar
i svoje knjige, koje su za njegovo zna-
nje potrebne, užme i ženu kalendar i svoje

knjige, koje su za njen znanje potrebne,
uzme i ženu knjige, gdje ona nalazi
svu ponku. I kod nas treba da žene budu
tako prosvjetljene i napredne. Zato imaju

krivoći oni, koji tvrde da žena može da žive
bez znanja. Roditelji, ne puštajte svoje
kćeri u tmu neznanja! Dajte im moguć-
nost, da se i one naučaze!

Uz ovu pozivnicu, da žena na selu mora
da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena znanjem, predstavljaju-
mo vam i drugu pozivnicu, da žena na selu

mora da bude prosvjetljena z

Ti, Lovranče — isto toliko, i ti Voločaće, kć isto dvačet i osam fijurini, a ti pak, Bakrane, dobivat češ dva fijurina više, ne do brontulaš. Bakran njemu: Štor no, Štor! Dva fijurina manje — ma brontulaš!... Takovi smo, vidis, svi mi: Tri fijurini manjice, ma brontulaš.

Fr.: A ča misliš, da su drugi bolji? Celi svet njerga i brunda. I Francezi i Inglezi i svi drugi. A i Talijani, ki su najmirejni narod na svetu, i oni akco samo malo daži, več brontulaju i govore: — Pijove, governo ladro!

Jur.: Ča će mane drugi! Ja bim otel, da su naši složni, da spoznavaju braću za braću, a da sam sebe ne rivaju na jamu.

Fr.: To bim i ja otel, ma ča ćemo no! Ima ča toj tvojoj engleskoj novine?

Jur.: Ima neč i iz Istre.

Fr.: Valje mi povej, ča to piše!

Jur.: Da su bili nekakovi mali potresi po celoj Istre, ma da ni bilo nikakove škodi. I Smežnik, da j' rigal, kakko blago, i to uprav na on dan, kada se je jedno par tisuc Rečan uputilo, da se spriti na njega i da vidi d'Annunzio. Pak od silne magli, da ni bilo videt ni Smežnika ni d'Annunzia.

Fr.: Hvala Bogu, kada ni neg to. Ja sam se bal da hujeg. Nego mane gre smrton po glave na novi Betel od pošti, da se moraju na adresah pisati imena samo po talijanski. A ja ki ne znam, kako se talijanski zove moje selo!

Jur.: Ter ne znam ni ja.

Fr.: Ja — pak kako ćemo kad budemo ženam pisali?

Jur.: Napisat ćemo njim: Madami Luca i Mara in Europa.

Fr.: Pak ča misliš, da te ih nač?

Jur.: Jezero milijun vratiš da te.

IZ BUZETSKE OKOLICE.

Gđe ježezava Istarske Riječ?

Opet ne vidimo naše drage Istarske Riječi. Pitam subotu, čekam nedjelju, i ponedjeljak, a nje nema i nema. K'i vrag je toj Mićem reklamirati poštom, ali mi smo sigurni da Vi svim svojim preplatnicima šaljete redovo Riječ. Budu ju je jedan dobit, držimo, da je nestala u Buzetu-gradu. Zar tu nema pomoći? Zar nismo i mi Slaveni u kraljevini Italiji? Zar nemamo i mi pravici čitati i primati novine? Ali neka nadu nekoj: zabraneno voće je mnogo sladje. Ono što se nudja i dava besplatno — znak je, da ne valja i da je prevarstvo. Mi sada još više volimo Istarsku Riječ.

IZ BUZETA. Samoborito.

Predprošle subote počinje je ovde samoborito, ovđe jeftinski advokat dr. Grossich, Dražanin, brat poznatog riječkog senatora Grossicha. Pokojnik se je objeo na tavunu svoga stana. Bio je sasna neobičan čovjek, što se razbarabalo od njegova života, privatnoga i društvenoga. Bio je najkromanjiji zahvat. Kao neženja samotrići i najkromanjivo živeći ne marezci za izvanjsku odvjetnikovu život. Vele, da ju u zadnje doba triju u duševnoj progostonjenoj bolesti, uslijed čega je bio predmet sažaljenja, i a posmijeha. Pred kratkim nasilno bi mu ispraznil negov studij u mjestu. Čudno je živio, čudno i svršio svoj život. Bio pokapan sa svim crkvenim svećanstvom. Nije se pačao politikom, a vrlo rado je govorio hrvatski.

IZ SV. VITALA.

Prepit u obitelji.

Dne 13. ov. mjeseca zapustila je žena Josipa Ritoš. Ostavila mu je dvoje deje. Kažu, da je bila prisiljena to učiniti, jer da ju je svezak tukao. Dan prije odlaska da ju je put udario do krv. Muž je nije branio. Stari Mate Markić zatorio joj je sve što nam nasa tuznu zemlju rodi. Vele, da se takovim cokvečkom ne može u miru živjeti. — To je za naše selo sramota.

Napomena u uređeništva: Preporučamo našim ljudima, da budu u svojim obiteljima složni i da živu u ljubavi. Jedino u sloganu i ljubavi možemo da se uzdržimo u radnim danima. Ljudi, opametite se i radite marljivo i složno, da vam ne propadne domaći ogniste!

IZ VODICA. Razgovor između Jele iz Vodica i Anice iz Dana.

Jela: Si čitala Anicu, koliko soldi i dari su nabrali naši fanti i muži za tu našu lipu "Istarsku Riječ".

Anica: Čitala sam čitala i jako me je veselo, da imate u Vodicih pravih ljudi.

Jela: E moja draga, mi smo trdi kako ovo nase kamenje i čisti kako rosa.

Anica: Srce me boli, kada vidim, da pali nas u Danah jeno par od njih cito selo kvaro.

Jela: Neka jih Bog uprosti, as ne znaju da delaju.

Anica: Hvala Bogu da su samo tri.

Jela: Već jih ne sme biti.

Anica: A vero ne če, aš i ove tri je jako sran.

Jela: Ti drugi neka se drži kako mi Vodicani i ona druga naša sela.

Anica: Ne će vrata popit u vinu nidan.

Danac već, da ih budu Račani smutili i naši pili kako one tri propalice.

Jela: Dajte se napred i deljite da zaš narod i čitate i šrite tu našu lipu novinu.

Anica: Aš i ti drugi Denici, ki na dobivanju novinu se rekli, da će si ih naručiti. Za onih par liri se ne čemo zaltiti.

Jela: Znaš Anica, već ti valja dobar i pošten glas, nego sve srebro i zlato na svitu.

Anica: Sači vidiš Jele, ja i moj Mate smo siromani, mi smo pošteni i zato nas svitaju.

Jela: Tako je tudi pravo.

Anica: Tako mora tudi biti.

Jela: Sad zbogom Anica, moram poći ča, as grem hitro po vodu.

Anica: Bog, Jele!

IZ STRPEDA KRAJ BUZETA. Kradja.

Zadnjih su dana do sada nepoznati tati kradje dvije krave obitelji Draščić-Sebastijanović. Ova obitelj proganja nesreću. Pred prošle godine izgorjela im staja, a tom prigodom glavljalo im šestoro goveda. I lani su imali nesreću. — Ukradene krave dašto nisu se našle, niti pronalaži zločinci. Zadnjih je par godina bilo ovuda na Buzetsini više slučajeva kradje, a da se nije pronašlo lažovo. Ovo su slabu znamenja, jer ovako nepronadjeni i neznaknjeni tati dobjivaju više kuraža za nove kradje. Nego, ćemo još dodati, tati i ukrađena goveda valja tražiti na stranpacima, A NE PO CESTAMA...

IZ OPATIJE

•Čemo lahkoi•

Lani smo tražili, da nam se diječa, koja moraju da polaze italijanske razrede, podučavaju i dodatnim satovima — srpsko-hrvatski, i odgovorili nam se: "čemo lahkoi". Stvar se napokon svršila tako, da obuke dodatnim satovima nije bilo. Ove godine tražit ćemo opet ono isto, i viđet ćemo, da liće da se i sada reći: "čemo lahkoi".

I naše nas ovo "čemo lahkoi" pritište kao olovu. Pitate li na općini, što misle sa cestama i putevima, koji se nalaze u strašnom stanju, dobiti ćete odgovor: — "čemo lahkoi".

Pitate li pop Brumenu, kako će on pred Bogom odgovarati za ono, što je iz naših crkvi izbacio nas mili srpsko-hrvatski jezik, on će vare reći: "čemo lahkoi".

Pitate Kurkumiju, zašto hoće sada na jednom da povisi kurkusu, a zašto ne će da nabavi muziku, kakova je prije bila? Dobit ćete odgovor: "čemo lahkoi".

Pitate opet Brumenu, zašto on sa crkvom ne uči štovi? — Kako se to naprivedi? — Pitajte opet Brumenu, zašto on sa crkvom ne uči štovi? — Kako se to naprivedi? — Pitajte opet Brumenu, zašto je pretrigla kosti, ručave i sukne, a ne će da pretrže i jezik? — Ona će vam odgovoriti: "čemo lahkoi".

Kad muž dođe u noći pjan kući, neka ga žena pita: — Kako je to moglo biti naprivedi? — I četiri odgovor: "čemo lahkoi".

— Edite malo po dučanima i pitajte trgovce: kada ćemo napokon jesti malo jeftinji kruh, meso i druge stvari? — Odgovor će biti: "čemo lahkoi".

A onda podignite u ežitoriju na Volosko i potužite im se tamo ot svoga srca, kada ne možete platiti ni restante, i ono drugo i viđet ćete, kako vani neće odgovoriti: "čemo lahkoi". — nego: Paga, e tazi!

Grima.

U doba kad se evropsko društvo najvećima odusjevalovalo i najdovoljnije borilo za modernije ideje o slobodi naroda, o pravdi i jednakosti, o slobodi vjere i misljenja. On je u svom kratkom vijeku bio svjedok mnogim uspiješima pregledačkog XIX. vijeka u oblasti nauke, kao i njegovih velikih tekovina na polju demokratizma i načela narodnosti. I veliki Vladika je sve to blagordne ideje, koje su u društvu vrele, ne samo privratio i u svatu djelu unosi, nego se primjerio trudio i da ih izvodi praktično i životu. O tome znaju mnogo štota da pričaju ljudi koji su ga poznavali živog, ili koji su bili u doticaju s njegovom mladom družinom. Između ostalih, imaju o tome klasično svjedočanstvo Ljubo-mira P. Nenadovića, u poznatom putopisu mu iz Italije. Ali — kao sto se to načječe dejavu — najbolja karakteristika za jednog misaonog čovjeka, pa i za ovog velikog pjesnika, su njegova rođena djela, u kojima je ispoljio svjetla svoga umu, svoje najintimnije pogledje, načinčanju obilježja svoje i narodne duše. Promotriju li se toga gledišta Vladika Radenovića, sila nam je priznati da nikakav drugi putac nije dao rodu svome djelu koje bi, po-

IZ BARBANA. Općinski poslov.

Sila nas tjeru, da se i mi malo potužimo. Sredinom prošlog mjeseca isli su nekoj naši ljudi od cijele općine u Barbani. Govorilo se, da je došao u našu sredinu ka komesar. Ali njega nije bilo. Došao je njegov zamjenik. Zubani su bili svi na okupu u općinskom uredu. Imali su sjednicu. Toj njihovoj sjednici rado bismi bili i mi prisustvovati kao posmatrači. No nije nam dozvoljeno, premda smo imali na pravo. Općina je zadužena 400.000 lira. To nama nije pravo, pa smo zahtijevali da se čuje i naše mišnjenje. Bilo je sve uzalud. Strazari su počeli da zatvaraju neke naše čestite ljudi. Tako su moralni bili petorica u zatvoru. Narod je tražio, da se te poštenje ispušti. Izbjegla — blagodatreći trijednost našeg karabinjerskog maresala — bili su odmah ispušteni na slobodu.

Cijeli narod može da garantira, da se nisu ništa ni naši ogrijesili o zakon. To su vam poštenjaci, koji svoje ljube, a tude poštiju. Da su nam zdravi i veseli!

IZ JELOVICA.

Loš prirod krumplira - Domaća škola - Novi svetnik.

Malo se kada stogod čuje iz našeg selja. Ipak smo i mi živi. Trpimo i šutimo kao i ostala braća po Istri.

Ove godine nam nije krumplir dobro uredio. Što za naši znači biti bez krumplira, to vam znači da vam svi naši kršćani. Krumplir je naša potetija; krumplir je naš kruh; krumplir je naše vino, jer nemamo ni polente, ni kruha, ni vina. A ipak moramo živjeti i bez toga.

Štole nismo nikada imali. A ipak ima nas, koji znamo da sliči čitati i pisati. Istarsku Riječ, veoma rado čitamo te je čekamo kao ozbeđuju sunce. Sada smo odustali, da mi koji znamo čitati i pisati, naučimo i druge, jer znamo, da je znanje najbolje imanje.

Dobili smo i našega svećenika, koji dolazi iz Vodica i k nama držati svetu misu. Hvala Bogu! Sa vele, smo g. Antičićem začovljeni, jer nam je veoma pri ruci i volimo ga, jer je naša gore list i da novi lijepo pada kruščica našu način i s vremenom milion hrvatskog jezika.

IZ ROČA.

Ponovna provala u jedan dučan.

Prošlog tjeđna opet su nepoznati zlikovci prodri u prodavaonicu ovđejevnog trgovca Gambolda, dočito u dučan preudate udove pok. opć. tajnika Gržinića. Tatovi su ne samo odnesli robe, nego i počinili razne škode pomješavši riž i brašnom, bijeli mušci sa žutom i tako dalje. Nas to ne bi zanimalo, ali nas zabrinjuje okolnost, što se ne može pronaći tati, koji nisu, kako se razabire iz utjecanja štetni i kradje, pravi tati. — U nesto ranije dobi nismo mi ovuda dozivljavali, ovake tatarije, ali sada imamo. Vidi se, da se vremena mijenjaju...

IZ PULJSTINE.

Sve i — ništa.

Opet je hvala Bogu malo kruš. Dobro nam je došla za presadjivanja zelja i za jesensku pašu, koje sada imademo po čitavoj Puljstini došta marya i ovaca. To je jedna vrlo zdrava i vesela pojava kod naših ljudi, da su došli u včem stulu na gojenje svih mogućih domaćih životinja, a osobito ovaca. To će uživo zastrane, kradje, kradje, pravi tati, — U nesto ranije dobi nismo mi ovuda dozivljavali, ovake tatarije, ali sada imamo. Vidi se, da se vremena mijenjaju.

IZ BADERNE.

Loša berba - Škola - Kradja.

Oblaćeno i vjetrovito vrijeme nije dopušto, da grožnje dozire kao i drugih godina. Zato i u zaksinskih berba. Počet će se igrati pedja 8-10 dana. Ako se ne promeni vrijeme, možda i kasnije.

Nas seljak sa nekakvom nervozom gleda, kakva će cijena biti grožnju, to više, što je u drugim krajevinama sve ili djelomično uništiti, teta i peronospora. Ked nas, hvala Bogu, tute nije bilo, ali peronospora nam je uništila skoro polovicu grožnju.

Bilo kako da bilo, jedno stoji, naime, da se nalazimo u teškim prilikama. Zato će, ako hoćemo da se prehranimo, da izjedemo i tako nešto, nego da se prehranimo, da se spasimo bubrežima, i da se spasimo bubrežima, trebati, da što intenzivnije obradimo našu zemlju i da je iskoristimo do zadnjeg pedja — nega kod nas još nema, a na više uslijed pomjankova škole.

Škola nam pruža sve dobro, pa ne smijemo sada izostati i moramo našu djecu prijaviti Šime Antoliću u Kalunu jedna krvava, kojoj se našao trag da koda po Kirmenšku u Zbandajima, a do tajne vještine učine koju luknju, to sve u toj većini tine učine da postoji.

Vidi se, da su su koda togata imati prste staru, i kroz njih učine da postoji.

Nipošto nam nije ugodno ovakvu jednu arcu i neka izvrši tu svoju dužnost napraviti sebi, svome djeci i svom narodu.

Ovi je dana za prvi putu pomjankovi, kada se pojedini ljudi učine da postoji.

Pa što imaju od toga? Da se jedampot dobro naigraju karata i pričaju, to je sva plata tim pridruženim, koji svoje polje zapušta, a noću idu da druge robe ili kako naši govorite — "dvije love a pitom puštau".

Svakako — izuzevi poštene mesare — među tim obrtnicima po govorjanju ljudi ima i takvih, koji tim zlikovima idu na ruku i kapiju od njih uz polovicu cijenu. Vox populi...

I tu škola i prosveta uopće igraju svoju svetu ulogu, da rasciste taj trulje, dozvau svakom u pamet, da je besposljenje i do-kolicu otac svijetu manja, a u radu, same u pos-tom radu leži spas i blagoslov Božji.

IZ PULE.

Naše ljetovalište i stranci. — Potres. — Pitaju izgradnje saslonice duhana. — Stradanje otpet-štenih poštara.

Iza nešto živleg prometa uslijed ljetne sezone, nastupa eto ono bivše, prijašnje mrtvilo. Ono nekoliko stranaca, što su posjetili naš grad nije se baš mnogo ni primjetilo, jer grad je naš došta velik, a stranaca nije bilo mnogo, budući da je glavno i najveće njihovo stješnje Brioni. Na tom ubavom otocištu bilo je mnogo stranaca, njezina i igranja na Brionima nije manjko. Naš ionako pasivni grad odlaskom stranaca gubera otočkom u Njemaca, Zabava, plesanja, koncerter i igranja na Brionima nije manjko. Naš ionako dosta prazni grad, a mnoge kuće, kojih je ionako dosta praznih, bit će i opet mješavina za pašaluk.

Prošle se sedmice osjetio maleni potres, koji je polupak nekoliko prozornih stakla. No to je malenkost u eri neprestanih potres na čitavom svijetu. Malo straha i drugo nista.

Agrarni konzorcij kani napraviti jednu veliku zgradu za sušenje duhana, samo se još mogla postignuti potpuna saglasnost između proizvodjatelja duhana i vodstva zadruge.

Prošle su već 2 godine otkako je bio otišten dvadesetak postanskih načelnika, između kojih imao mnogo naših ljudi a do žena ih nisu dobili ni prebijene pare. Mnogi od njih upravo stradaju, pa bi bilo skrajnje vrijeme da im se čim prije moguće, da ih učinje u posljednje vrijeme zbog stvari i drugih prilika sudjeluju u našem načelu.

Laka mu bila zemlja!

rođnom poslu.

IZ LOVRANA.

Zaloma vješt.

Jedan po jedan stupajući nam se u grob naši kapetani. Ovih dana igubisimo evo i Županija Tomićić, koji je bio jedan od uglednijih. Dugo je bio po moru, a kad se Lovran potecao po vremenu isti dana, vodstvo povukuo se na suho i bio medju prvim, koji su počeli da grade ljepe i ukusne vještice za strance. Bio je srecem i dušom na časno život.

Opozicija je svojom izjavom političkom apsencijom i intransigenčnosti doživjela potpuni neuspeh.

Vidi se, da opozicija nije dovoljno računala na bezobzirnost i odlučnost Mussolinija, a još manje na činjenicu, da su Italijani sili ratnih nevolja i poratnog meteža. Opozicija kao jedinstvena cijelina ne postoji. Postoji još samo po imenu, dok su pojedine stranke u njoj već preuzele slobođu akcije prigodom jesenskog zasjedanja Parlamenta. Sigurno je, da će se socijalni demokrati povratiti u Parlament, a s time većinu, a zatim i vještice, koju lukaču, to svede da toj većini tine učine da postoji.

Teško je, da će opozicija i na tom polju moći da barem za sada ista ozbiljna potpuno učinje, jer proti sebi imade poslušnu fašističku većinu. Ali kad bi opoziciji i uspijelo da u toj većini tine učine da postoji,

Medutinje citavovo vrijeme političke tine Mussolini i marljivo izrabljivo ojačavajući položaj svojih stranaka. Bezbrojne mjere i odredbe na administrativnom području dovele su do toga, da se cijelokupna državna vlast u svim hijerarhijama i državnim funkcijama nalazi čvrsto u rukama vlaste dočinjući fašističke stranke. Samo fašistička stranka svojim položajem i redovnim prilaganjem svih onih, koji imaju da do tega nesto dobiti.

Danas fašistička stranka imade u Italiji 9000 mukših fašističkih političkih udruženja, sa 700.000 upisanim članovima, 590 ženskih sa 25.000 članicama. Raspolaže sa 34 oružane legije, koje broje 160.000 crnačnih ljudi, sa 317 narodnih sindikata, u kojima je organizirano 1 milijun i 800 hiljadi članova, sa jakim udruženjem željezničara, koje broji 80.000 članova i predstavlja po jednu žudu obitelji, Šalju u poraz propasti.

Medutinje citavovo vrijeme političke tine Mussolini i marljivo izrabljivo ojačavajući položaj svojih stranaka. Bezbrojne mjere i odredbe na administrativnom području dovele su do toga, da se cijelokupna državna vlast u svim hijerarhijama i državnim funkcijama nalazi čvrsto u rukama vlaste dočinjući fašističke stranke. Samo fašistička stranka svojim položajem i redovnim prilaganjem svih onih, koji imaju da do tega nesto dobiti.

Danas fašistička stranka imade u Italiji 9000 mukših fašističkih političkih udruženja, sa 700.000 upisanim članovima, 590 ženskih sa 25.000 članicama. Raspolaže sa 34 oružane legije, koje broje 160.000 crnačnih ljudi, sa 317 narodnih sindikata, u kojima je organizirano 1 milijun i 800 hiljadi članova, sa jakim udruženjem željezničara, koje broji 80.000 članova i predstavlja po jednu žudu obitelji, Šalju u poraz propasti.

svojoj važnosti jedan od glavnih stupova fašističke snage. Osim toga fašizam je dobio u svoje ruke 6317 općina, a sada sprema novu uredbu, po kojoj djelatnost svake općine mora da bude u skladu sa politikom vlade.

Jednom riječi: fašizam preko svoje vlade hoće da apsorbira cijeli javni život Italije i da ga učini sredstvom za učvršćenje i proširenje svoje moći. U tomu je postigao velikim uspjeha, dobrim dijelom zaslugom neaktivnosti i nesposobnosti opozicije, koja sada ne zna kako će da se suprotstavi dalnjem njegovom prodiranju, a kamo li kako će da zadobije natrag izgubljene pozicije.

Što se događa u Maroku?

Borbe u Maroku nastavljaju se neumanjnom zestinom te došlo na španjolskoj fronti vladi časovito zatisje osum oko Tetuana, na francuskoj fronti borba postaje se gorčenja. Zadnji dan bilo se je ogorčena bitka za posjed masiva Bibane, koji sačinjava glavno ofenzivno rifansko oporište u kotlini rijeke Merga. Bez posjeda ovog gorskog masiva Francuzi nisu mogli ozbiljno misliti na napredovanje do samog Rifa, dok Rifanci s njegovim gubitkom gube glavnu obrambenu liniju sive strane Rifa.

Za to je borba bila žestoka i gorčenja, a dovršila je potpunom pobjedom Francuzova. Dan prije općeg jurača artillerije i aviona bombardovali su jake utvrđene položaje i sančevne, koji su djelomično bili urezani u sami kamen. Uspjeh topovske vatre bio je veoma uspiješan, tako da je pjesadija predviđena brojnim oklopljenim automobilima uspiješna da, nakon dva sata borbe, prodre u svu selu na obronku masiva. Sada je borba došla do vrhnjice, pri čemu su rifanske redovite čete i ustaše pružile ogorecnu otpor u borbi sa ručnim granatama. Ipak Francuzima je, nakon jednog sata lutjog hrvanja, uspijeo domoci se vrhova i zaposjeti čitavi masiv.

Ovomu uspjehu pripisuje se veliko vojničko značenje, jer otvara put do samih pogranici visova Rifa predjelu Beni Uriaghe, a isto toliko i političko značenje, jer skoro sasvim slomio volju i nade ustaških plemena, koje su se pokorili Abd-el-Krimu u uvjerenju, da će Francuzi konačno istjerati iz njihovog kraja. Jegan dio pobunjenih plemena već se je pokorio, dok drugi već dio još uvijek stijedi u uzraku rifanskih četa, no toliko iz uvjerenja i želje za daljnjom borbom koliko u strahu pred krvavim osvetljenjem Rifana. Borbeni front, radi terenskih prilika, ne sačinjava kontinuitet, kao na evropskim frontama u zadnjem ratu. Za to je rifanskih manjinski četama moguće uvijek da prodru neapaženo, kroz frontu i da zadužu iza ledja Francuze, te da se kravuo osvete odmetnicima, što su i do sada često običavali raditi. Ovo je i bio jedan od glavnih razloga potčetnih Abd-el-Krimovih uspjeha, kada mu je radi nedovoljnog broja francuskih četa, bilo omogućeno da i u većem broju zaduži iza ledja, pobuni zaledje i da ih opkoli u utvrđenim polozajima i tvrdjavi.

Dok se na francuskoj fronti operacije postepe i energično provode, prevaračući se u jednu veliku ofenzivu, doče se Španjolski još ne usmjeruju preći u navalu na Aidor. Oni u zaščiti Alhucemas iskravaju uvjek nove čete i ratni materijal, te se jako tvrdaju, što daje utisak da barem za sada ne misli na daljnje prodiranje. Najvjerojatnije da, pod zaštitom svoje i franceskog mornarice, čekaju razbijanje franceskog operacija, te da se u slijednem času, kada Rifanci budu tamo izmori, i iscrpljeni, hace na Aidor i druga unutrašnja mjesna Borbe koje su Rifanci zametnuli u okolini Tetuana, kao protulovovanju sa zadnjom da se zaprijeći daljnje iskravljivanje u Alhucemas i da čeza za to mjesto određene budu prebacene u Tetuan, skoro su prestale nakon neznačajnih rifanskih uspjeha, a da ipak nisu uspijele zaprijeći daljnje iskravljivanje Španjolskih četa.

Domaće novosti

Roditeljima školske djece!

U smislu postojećih zakona ne će se djeca nižih razreda (prvoga, drugoga i trećega) ni u onim školama, koje se smatraju hrvatskim ili slovenskim, podučavati u materijernjem jeziku, ako se to kod upisa pisanem ne zatraži.

Potrebno je s toga, da svaki, koji upiše dijete u I., II. ili III. razred koje bilo škole, ili u više razrede italijanskih škola izruci kod upisa slijedeću pišmenu prijavu:

Alla Direzione della Scuola elementare
in (mjesto)

A sensi del R. Decreto-Legge i Ottobre 1923 N. 2185, art. 4 il sottoscritto chiede che all'alunno

(ime učenika) sia insegnata la lingua serbo-croata o slovena, in ore aggiunte.

Prijava se napiše na jednostavnom papiru, bez bilježa.

Tražimo naša prava i čuvajmo jezik, koji smo primili od naših praotac, kojima ga je Bog dao!

Razbojstvo u južnoj Istri.

Nedavno su — kako je poznato — nepoznavi razbojnici u neposrednoj blizini Pule ubili i orobili seljaka Ivančića, njegove vlastitou kuću. Prošle subote, dane 19.

o.mj. desio se opet identičan slučaj kod Loberike. Sumnja se, da su i u ovom razboru imali učešća uprava oni razbojnici, koji su nedavno ubili pok. Ivančića.

Rudokopno društvo Lazarus iz Londona ima nekolicu rudokopa u Loberiku i drugdje, gdje se vadi varenjak (bausz). Kao tog društva nemiješani su inženjeri Reiner i Becker. Kasne svake subote, tako su i prošle male prije podne odjurili automobili iz Pule u Loberiku, da isplate radnike, imali su kod sebe 20.000 lira. Auto je dobio Šester Grozdarac iz Pule. Na putu su nadali kruničkog župnika, Msgr. Čurkovića, te ga uzeли k sebi na auto. Kad su bili oko jedan kilometar, daleko od Loberika, najedamput skoci iz grmlja, koje raste uz cestu, petorica oboruženih i maskiranih individua te zaustavio auto. Nato su se dalj odmah na posao. Uzeli su sav novac, zlato, prstene i uže, što su putnici imali kod sebe, pa nisu ostavili ni onu svatu od 20.000 lira, koja se je nalazila u posebnom kovčevicu. Monsignor u Čurkoviću uzeo čak i talari. Po izvješnjenoj u operaciji naložili šefu, da poglađano vozilo do Loberika. Netom je auto malo odmaknulo, dosjeti se jedan razbojnik, da jednom putniku nisu učeli uru, pa je stao da krči za autom, neka se zaustavi. I šef, da spasi što se spasiti dade, lansirao je motor na svu brzinu i tako odmaglio, što nije zapriječio, da je auto bio dva puta probušen od puščanih taneta. Srećom su putnici ostali neozlijedjeni. Međutim je auto, mjesto da se zaustavi u Loberiku, proslijeđeno do Altore, gde je taj neugodni slučaj prijavljen karabinjerima.

Male za tim su dočrteći iz Pule karabinjeri, ali razbojnici ih nisu čekali, već su na vrijeme odmaglili. Na mjestu razbojstva ostavili su kao uspomenu svoje maske i onaj mali kovčević, naravski bez onih 20.000 lira.

Monsignor Čurkoviću s jedne strane izrazuje svoje sačešće zbog ove nemile zgodje, a s druge čestitamo, što je spasio svoj život.

Prema zadnjim vijestima, puljska je kvestura uhapsila petoricu sumnjičnih individua. Jedan od uhapsenih je iz Trsta, a ostali iz Pule. Drži se, da su ti uhapsenici izveli goraji zločin.

Vjenčanje italijanske princezine.

U posljednjem momentu, kad naš list ide u stroj, obavljaju se u Racconigi vjenčanje princezine Mafalde, kćerke Nj. V. italijanskog Kralja Viktora Emanuela III., sa princem Hesenskim, nećakom bivšeg nemačkog cara Vilhelma. O tom događaju izvještiti ćemo u narednom broju.

Ponovne premetačine kod naših ljudi na Gračištinu.

Piše nam prijatelj iz Gračišta: — Ovih dana obavili su kr. oružnici ponovne premetačine u kućama gg. Matka Pužara, Šime Jugovca i Matka Aničića. Premetačine imale su kao i prijašnje posve negativne uspjehe.

† Ivan Bertoša.

Ovih dana preminuo je u selu Bertoši kod Pazina Ivan Bertoša. Pokojnik je bio godine 1919. interniran. U zadnje vrijeme bio je duže vremena bolestan. Na zadnji počinak ispratio je da ga mnogo građana i seljaka. Ostavio je ženu i sedmero nejake djece. — Počinio u miru!

Svega po malo

Najveća ratna ladja na svijetu.

Javljuju iz Londona, da je tamo ovih dana spuštena najjača krstarica na svijetu, koja se zove „Nelson“. Imala 35 hiljada tonu, 1500 momčadi. Za izdržavanje te krstarice stajat će godišnje 200 hiljada funti sterlina.

Koliko pojede Beč?

U prvoj polovici 1925. g. potrošio je Beč 73350 goveda, 285.434 običnih svinja i 66.333 utovljenih svinja.

Najveća grobница na svijetu.

Naravno gdje bi mogao biti nego u zemlji čuda i svih nemogućih mogućnosti u Americi. Na groblju Fervoe u Newyorku nedavno je podignuta jedna grobica, u koju stane hiljadu mrtvih. Newyorčani se vesele, što imaju za sada najveću grobnicu na svijetu i nadaju se da će njihova grobница dočekati starost egipatskih grobnica.

Izdavač, direktor i odgovorni urednik:

IVAN STARÍ

Tipak: TISKARA „EDINOST“ U TRSTU

PRODAJE SE GOSTIONA sa dvije dvorane, separat-om, podrumom, u kojem se nalazi 60 hl vina, i stan na prvom katu. Lijepa prilika radi seljenja. Obraćati se na M. Ventin, skladiste vina — Rijeka (Mercato Braida).

PRODAJE SE KUĆA SA PEKARNOM, koja je ujedno prikladna i za trgovinu, po vrlo umjerenim cijenama. — Potanje informacije daje posrednik A. Pegani, Matulji.

NOVE GREDE I DASKE prodaje po najpovoljnijim cijenama Matej Bantić Kršančić p. Žminj (Gimino), Istra,

ZAHVALA

Svoj rodbini, prijateljima i znancima, koji su našu nezaboravnu i neprežaljenju majku, punicu i baku

Franjicu Mohorić rođ. Kuzmić
otpratili k vječnom počinku ili s nama sučestvovali na bilo koji način u našoj neizmjernoj tuzi, neka je ovime izrečena naša duboka hvala.

Posebno odlično priznanje g. docentu dru. Grgurini kao brižnom i neumornom njenom lječniku.

Bog platio svima!

IKA, dne 14. septembra 1925.

Rastužena obitelj Ferlan.

KUPUJEMO i plaćamo po najvišim cijenama drva za ogrijev, drveni uglijen, hrastova i bukovka, bubre, suhe pečurke, med, mlijeko, jaja, masla itd. Kmetsko-Trogovacko Društvo, Trieste, via Raffi.

MED u svakoj količini i u patnjima kupuje ŽNIDERSIC & Co. u Bistrici (Prov. del Carnaro). Pošaljite uzorce.

Zlato, srebro, krune, platini i umjetne zubove

kupuje

Zlatarna ALBERT POVH
Trst, Via Mazzini 46



Trgovina koža
i raznih postolarskih potrepština

FRAN CINK
Trst - Trieste, Via Udine 49

drži u svom skladisu

Svake vrsti i na struku zasigrajte robe
uz najnižu dnevnu cijenu.

Podružnica Istra i Istočna. Podružnica Istra i Istočna.

ZAHVALA

Nije potpisani najljepše se zahvaljuju svim rođacima, prijateljima i znancima, koji su ispratili drugi i vjerni prijatelj nezaboravnog sin-a jedinca.

FRANJA ROCE

preminulog nakon dugi i teške bolesti u Krapanu, dne 19. septembra 1925.

Posebno se zahvaljujem Mariji Faus, Olgji Silvestri, mjesnom stražaru, Milki Knapić, Martinu i A. Sugaru, koji su mi najviše isli na ruke prigodom dugu bolesti mog pokojnog sina.

Bog platio svima!

U Labiu, dne 19. septembra 1925.

Rascvileni otac ANTUN ROCE.

ALOJZIJ POVH

PIAZZA GARIBALDI 2, prvi kat
Telefon 3-29.

Najveće skladište satova i zlatnih predmeta u Trstu
Prodaje i na obroke

Izišao je

**Narodni koledar „Jurina i Franina“
za godinu 1926.**

Koledar je snabdjeven sa najzanimljivim poučnim i zabavnim štivom. Ima više slika i drugih zanimljivosti. Neophodno je potreban za svakog seljaka. Nijedna kuća ne bi smjela ostati bez njega. — Cijena je ovom krasnom koledaru

samo 2'50 L. Poštarnica se plaća posebno.

Narudžbe prima:

UPRAVA „ISTARSKE RIJEĆI“ - TRIESTE, Via S. Francesco 20/I.

LJUBLJANSKA KREDITNA BANKA

Telefon: 5-18 Podružnica u Trstu : Via XXX Ottobre, 11 Telefon: 5-18

PODRUŽNICE:

Brežice, Celje, Gorica, Kranj,
Maribor, Metković, Novi Sad,
Ptuj, Sarajevo, Split

CENTRALA u LJUBLJANI

Dionička glavnica i pričuva:

60.000.000 dinara.

Bavi se svim bankovnim poslovima. Prima uloge na uložne knjizice, te ih ukupno sa 4% i uloge na tkućne račune sa 4 1/4% neto. Za otkaz vezanih uložaka plaća postotke po dogovoru. Izvršuje burzne haloge i daje u najam sigurnosne kubije (SAFES)

Biagajna je otvorena od 9:00-12:30 i od 14:00-16 sati